



SEPEDI HOME LANGUAGE
 GRADE 1 – BOOK 1
 TERMS 1 & 2
 ISBN 978-1-920458-10-2
 THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
 14th Edition



a b c d e
 f g h i j
 k l m n o p
 q r s t u
 v w x y z

SEPEDI LELEME LA GAE – Mphato wa | Puku ya 1

ISBN 978-1-920458-10-2

E boeleditšwe
 ebile e sepelelana le
 CAPS



Leina:	Klase:
<input type="text"/>	<input type="text"/>



basic education
 Department:
 Basic Education
 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SEPEDI LELEME
 LA GAE
 Puku ya 1
 Kotara ya 1 & 2





Mdi. Angie Motshekga, Tona ya Thuto ya Motheo



Ngk. Reginah Mhaule, Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA


<p>Tekano</p> <p>Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.</p>	<p>Seriti sa botho</p> <p>Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlokomela.</p>	<p>Bophelo</p> <p>Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.</p>
<p>Ba lapa</p> <p>Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botega go balapa.</p>	<p>Thuto</p> <p>Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. Latela melao ya sekolo.</p>	<p>Mošomo</p> <p>Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.</p>
<p>Tokologo le tšhireletšo</p> <p>O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.</p>	<p>Thoto</p> <p>Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.</p>	<p>Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo</p> <p>Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.</p>
<p>Tšhireletšo</p> <p>Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokomela diphoofole le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.</p>	<p>Boagi</p> <p>Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.</p>	<p>Tokelo ya go hlagiša maikutlo</p> <p>O se ke wa phatlalatša maaka le lehloyo. Kgonthiša gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.</p>



Mphato
wa



L e l e m e l a g a e



Puku ye ke ya:

SEPEDI
Puku ya
I



Morero wa 1: Sekolo

D i t e n g

1	Dira seo ba se dirago	2
	Kopiša boemo bja bana mo diswantšhong. Tshepedišo ya ditho	
2	Mmele	4
	Ditho tša mmele Theeletša gomme o šupe setho sa maleba mo mmeleng. Sega diswantšhwana tša ditho tša mmele, o di mamaretše seswantšhong sa maleba.	
3	Nngele le mmagoja	6
	Mathoko Latela /Gatiša seatla sa ngele le sa mmagoja o bale menwana.	
4	Nngele le mmagoja	8
	Mathoko Bontšha seatla sa ngele le sa mmagoja Go ngwala: Go gatiša	
5	Ithute go ngwala leina la gago	10
	Go ngwala: Pharologanyo ya diswantšho, šupa gomme o dire sediko ditlhakeng tša leina la gago. Ithute go ngwala leina la gago. Methalo ya go theoga: thala dikotana tša difolaga tše. Thala dikutu tša matšoba a.	
6	Ba gokae?	12
	Maemo mo sekgobeng: Go bolela: Bolela gore bana ba gokae mohl: godimo ga, ka fase ga, pele ga, ka morago ga.	
7	Na e dira lešata le lebjang?	14
	Go kwa modumo: E dira lešata la mohuta mang? Na e dira modumo o bjang?	

	Pharologanyo ya diswantšho: Dira sediko go yeo e sa swanoge le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo. mongwe.	
8	Boipabalelo ka gae	16
	Go bolela: Šupa seo se lego kotsi mo seswantšhong. Hlaloša gore ke ka lebaka la eng se le kotsi.	
9	Go nyalanya	18
	Pharologanyo ya diswantšho, tirišo ya ditho. Thala mothalo go nyalanya ngwana le mmagwe. Go kwa modumo: Phoofolo ye nngwe le ye nngwe e dira modumo wa mohuta mang?	
10	Phapoši ya ka	20
	Dingwalopono, go bolela: Bolela maina a dilo tše di lego ka phapošiborutelong. Ke dife tše le nago le tšona ka phapošiborutelong ya lena?	
11	Selemo le Marega	22
	Mebala le dihla: Dira sediko diaparong tšeo re di aparago selemo, ka bohubeu, gomme tša marega ka botlalalera.	
12	Bothakga	24
	Dira sediko go dilo tšeo re di šomišago ge re hlwekiša. Go ngwala: Tshepedišo ya leihlo go latela mohlala wa mararankodi.	
13	Bagwera	26
	Go bolela ka seswantšho Ka sekolong / Ka phapošing Bolela ka seswantšho Modumo: a	

	Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
14	Modumo: a	28
	Ithute go ngwala tlhaka ye. Modumo wa mathomo: Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo wo a- Pharologanyo ya diswantšho; Nyaka gomme o dire sediko go seswantšho, tlhaka goba sebopogo sa go swana le sa mathomo. Go nyalanya mebala le dibopego.	
15	Go thuša	30
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: b Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
16	Modumo: b	32
	Go ngwala: Ithute go ngwala modumo wo. b Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo b- Ngwala tlhaka b, dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	



Morero wa 2: Go bapala mmogo

17	Re a bapala	34
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: e Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
18	Modumo: e	36
	Go ngwala: Latela methalo ya marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka ye e. Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo e- Ngwala tlhaka ye e, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
19	Re bapala morabaraba	38
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: p Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
20	Modumo: p	40
	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: p Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo p- Ngwala tlhaka ye p, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
21	Ke ya sekolong	42
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: i Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
22	Modumo: i	44
	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: i	

	Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo i- Ngwala tlhaka ye i, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
23	Morutiši wa ka	46
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: t Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
24	Modumo: t	48
	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: t Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo t- Ngwala tlhaka ye t, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
25	Go bapala mmogo	50
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: o Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
26	Modumo: b	52
	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: b Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo b- Ngwala tlhaka ye b, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
27	Go opela	54
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: m Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	

28	Modumo: m	56
	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: m Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo m- Ngwala tlhaka ye m, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho. Go ngwala: Hlama mantšu ka go kopanya ditlhaka.	
29	Go ya gae	58
	Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: u Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
30	Modumo: u	60
	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: u Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo u- Ngwala tlhaka ye u, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	
31	Fihla o bolokegile	62
	Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: s Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšu: Bala mantšu gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšu le mantšu a. Lapologa	
32	Modumo: s	64
	Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala tlhaka: s Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo s- Ngwala tlhaka ye s, mo dikgobeng gore mantšu a nyalane le diswantšho.	



Morero wa 3: Ka morago ga sekolo



33	Go ja ka tshwanelo	66
Go bolela ka ga seswantšho Go bala lefoko Modumo: c Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
34	Modumo: ê	68
Nyaka mohala gomme o latele: Thuša pese go fihla ntlong ye nngwe le ye nngwe mo go mararankodi. Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: ê Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo ê-. Ngwala thaka ye ê, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho. Thala diswantšho tša mantšú ao a thomago ka thaka h.		
35	Ka morago ga sekolo	70
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: r Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
36	Modumo: r	72
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: r Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo r-. Ngwala thaka ye r, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
37	Dipapadi	74
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: d Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
38	Modumo: d	76
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: d Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo d-. Ngwala thaka ye d, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho. Go ngwala: Hlama mantšú ka ga kopanya dithaka.		

39	Bothakga	78
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: q Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
40	Modumo: š	80
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: š Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo š-. Ngwala thaka ye q, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho. Go bala: Khalara lentšú la maleba le le nyalanago le seswantšho.		
41	Ikhutše	82
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: f Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
42	Modumo: f	84
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: f Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo f-. Ngwala thaka ye y, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
43	Mošomo wa gae	86
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: y Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
44	Modumo: y	88
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: y Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo y-. Ngwala thaka ye y, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		

45	Bomma ba a reka	90
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: g Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
46	Modumo: g	92
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: g Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo g-. Ngwala thaka ye g, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho. Thala diswantšho tša dilo tšeo di thomago ka modumo g		
47	Tate wa ka	94
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: w Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
48	Modumo: w	96
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: w Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo w-. Ngwala thaka ye w, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
49	Buti wa ka	98
Go bolela ka seswantšho Go bala lefoko Modumo: h Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
50	Modumo: h	100
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: h Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo h-. Ngwala thaka ye h, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho. Khalara dibopego tšeo di nago le thaka ye, y ka boserolane le thaka ye, g ka botalamorogo.		

Morero wa 4: Balapa la gešo

51	Rakgolo le makgolo	102
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: l Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
52	Modumo: l	104
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: l Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo l-. Ngwala thaka ye l, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
53	Malome le rakgadi	106
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: v Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
54	Modumo: th	108
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: th Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo th-. Ngwala thaka ye th, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
55	Go thuša	110
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: k Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo.		

Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
56	Modumo: k	112
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: k Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo k-. Ngwala thaka ye k, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
57	Matšatši a matswalo	114
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: n Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
58	Modumo: n	116
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: n Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo n-. Ngwala thaka ye n, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
59	Go ja	118
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: j Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
60	Modumo: j	120
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: j Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo j-. Ngwala thaka ye j, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane		

le diswantšho.		
61	Go thuša ka gae	122
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: z Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
62	Modumo: ô	124
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: ô Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo ô-. Ngwala thaka ye ô, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		
63	Serapeng sa diphoofo	126
Go bolela seswantšho Go bala lefoko Modumo: ts Bolela modumo gomme o o khalare, ka morago o o hwetše gomme o o direle sediko. Tlotlontšú: Bala mantšú gomme o theeletše medumo. Go bala: Nyalanya dikarata tša mantšú le mantšú a. Lapologa		
64	Modumo: ts	128
Go ngwala: Latela marontho gomme o ithute go ngwala thaka: ts Dira sediko diswantšhong tšeo di thomago ka modumo ts-. Ngwala thaka ye ts, mo dikgobeng gore mantšú a nyalane le diswantšho.		



A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.

Kotara ya 1 – Beke ya 1

Swara
hlogo ya
gagoSwara
magetla a
gagoSwara
mpa ya
gagoSwara nko ya
gagoSwara dikhuru
tšha gagoNtšha
leleme la
gagoTswalela
mahlo a
gago



Swara
menwana
ya gago
ya maoto



Phatlalatša
menwana
ya gago

Otlolla letsogo
la gago



Swara
hlogo ya
gago

Swara godimo



Ikotlolle kudu








A re direng

Theeletša morutiši wa gago gomme o nyake o be o šupe setho sa mmele sa maleba mo seswantšhong.





Kotara ya 1 – Beke ya 1





A re thaleng

Sega matsogo le maoto gomme o a mamaretše lefelong la maleba. Khalara seswantšho gomme o se lebale go thala sefahlego.



Ngele le mmagoja



A re thaleng




Thala o latele sebopego sa seatla sa gago sa ngele.

Ngele

Large empty rectangular box for drawing or coloring.

Kotara ya 1 – Beke ya 1






A re thaleng

Thala o latele sebopego sa seatla sa gago sa mmagoja gomme o bale menwana ya gago.

Mmagoja



A large empty rectangular box for drawing or coloring.





A re direng


Ema bjalo ka mosetsana yo a lego seswantšhong.
 Laetša letsogo la gago la mmagoja.
 Laetša letsoga la gago la ngele.
 Laetša letsogo leo o ratago go ngwala ka lona.
 Laetša leoto leo o ratago go raga ka lona.







A re thaleng


 Thala dithapo tša dipalune tše.




 Thala diphatana tša malekere a.



 Thuša nose go hwetša letšoba.



 Thuša serurubele go hwetša letšoba.





A re thaleng

Dira sediko go tlhaka
ya mathomo ya leina la
gago.

E ngwale leboelela:



A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z

Dira sediko go ditlhaka tše dingwe tša leina la gago.

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

Ngwala:—

Leina:

Sefane:



A re thaleng




Thala diphatana tša difolaga tše.




Thala dikutu tša matšoba a.



Thuša kankaru go hwetša ngwana wa yona.



Thuša mošemane go fofiša khaete ya gagwe.





A re direng

Dira seo bana ba ba se dirago.



ka fase ga
lepokisi



ka ntle ga
lepokisi



kgauswi le yo mongwe




ka gare ga
lepokisi



go kgorometša
ka morago

go dula gare

go goga ka pele





Na e dira modumo wo mo bjang?



A re direng



Bolela modumo wo e o dirago
Dira sediko go dilo tšeo di dirago lešata le legolo.





A re thaleng

Dira sediko go yeo e sa swanego le tše dingwe mothalong wo mongwe le wo mongwe.





A re direng

Ke eng seo se lego kotsi mo seswantšhong? Ke ka lebaka la eng selo se se le kotsi?

Kotara ya 1 – Beke ya 2








A re direng

Thala mothalo go nyalanya ngwana le mmagwe.



Pere

Nku

Kolobe

Putšane

Tonki

Kgogotshadi

Lepidibitšana

Kgomotshadi

Pešana

Pudi

Kwana

Letsuana

Kolobjana

Lepidibidi



A re direng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



mokotlana

dijo tša
letena

sangwetše


matute a
dienywa (tšuse)

apola


bolo



kgati




dipuku



phoustara



mararankodi



dikrayone



phensele



segomaretši



sekero



rula



raba



pene le lephphe



seyalemoya



pente



poraše ya go penta




khomphutha





A re thaleng

Dira sediko se **sehubedu** go diaparo tšeo re di aparago selemo.Dira sediko se **setalalerata** go diaparo tšeo re di aparago marega.

Selemo

Letšatšikgwedi:



Marega



A re thaleng

Dira sediko go dilo tšeo re di dirišago ge re hlwekiša.






Letšatšikgwedi:



A re thaleng

Thuša basetsana go hwetša diporaše tša bona tša go hlapa meno.



MORUTIŠI: Saena

Letšatšikgwedi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ati Amo



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ala	aga	ata
araba	amoga	anega



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Amo	Ati
-----	-----



Lapologa

Thala seswantšho sa gago.





A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



aneqa

Aa

apola




a a a a a a a

A A A A



A re thaleng


Dira sediko go diswantšho tše di thomago ka modumo a.






A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go seswantšho sa go swana le sa mathomo.




Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.



Lapologa

Nyaka sebopego sa go swana le se se lego ka lepokising la mathomo.
Se khalare ka mebala ya go swana le ya sona.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo o wele.




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



o	p	a	b
b	o	p	d
a	d	o	o
d	o	a	b





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

o pa	o ma	o ta
o ra	o ba	o na



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

A mo	o	w e le.
------	---	---------



Lapologa


Anegela mogwera wa gago ka seo o se bonago diswantšhong tše.






A re thaleng

Latiša methalo ya maronho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



molomo ○ ○ kgomo


○ ○

○ ○






A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo **i**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **O** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rena re a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

emere





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ema	epa	ela
lema	leta	lena



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rena	re	a	bapala.
------	----	---	---------



Lapologa

Kopanya marontho gore o bone phoofolo.






A re nyalanyeng


Latiša methalo ya marontho.

Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re ngwaleng


Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo e.



A re ngwaleng

Ngwala modumo e mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

l _ som _
s _ boko
s _ k _ p _
l _ l _ m _





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re lebelela papadi.




ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

palo	pela	pula
pane	pene	pudi



A re nyalanyeng




Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re	lebelela	papadi.
----	----------	---------



Lapologa

Feleletša dipatrone tše.





A re nyalanyeng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

Kotara ya 1 – Beke ya 5

p

a

d

b

p

b

a

d

p

b

d

a

b

b

d

q


p

a



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



pudi



Pp

pitsi







p p

P P



A re ngwaleng

Ngwala medumo ye diswantšho tše di thomago ka yona.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **P** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.




___itšša



___ene



___ente



___udi



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



A re baleng

Itu ke leina.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



i	e	o	i
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	i





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bina	dila	dira
diba	kiba	rita




A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Itu ke leina.

Latiša tsela go thuša mootledi go fetša lebelo.


Lapologa






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.






A re ngwaleng Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo **i**.



A re ngwaleng Ngwala modumo **i** mo sekobeng go feleletša lentšu.



sep_kiri



hlap



le_no



masw__



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ga go tonye.



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



t	d	j	t
i	f	a	j
t	a	t	f
f	t	j	i





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tau	todi	temo
taba	tola	tee



A re nyalanyeng




Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ga	go	tonye.
----	----	--------



Lapologa


Feleletša dipatrone tše.






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho. Khalara seswantšho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



tala



Tt tau











t t

T T



A re ngwaleng

Ngwala modumo **t** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

			
ta <u>f</u> ola	__e <u>y</u> e	__e <u>n</u> __e	__a <u>m</u> a__i
__u <u>k</u> u	le <u>b</u> o__o	le__o <u>l</u> o	le__a <u>m</u> o
			



A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.

	motato		leihlo
	motapa		leino
	tamati		tente
	tapola		sente
	tadi		seledu
	topo		setulo



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Amo le Ati ba a bapala.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



b	s	e	b
e	b	o	s
b	s	x	b
s	u	b	a





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

bana	bela	bona
bala	bega	bopa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Amo le Ati ba a bapala.




Lapologa



Thuša nonyana go hwetša sehloga.



Thuša mošemane go nweša.



Thuša serurubele go hwetša letšoba.





A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b a d b p b


p b d b p a

d d a p b b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.







b b

B B



A re ngwaleng

Ngwala modumo wo o swanago mo diswantšhong tše ka moka.



A re ngwaleng

Gatelela modumo **b** mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantšho.



bana



lebati



seboka



thaba



A re boleleng

Opela koša ye o e ratago.
Lebelela seswantšho gomme o boleme ka seo o se bonago.




A re baleng

Bana ba bina mmogo.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



m	n	u
a	n	m
u	m	n
m	u	n





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

mare	meno	moro
mabele	mebu	mona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Bana	ba	bina	mmogo.
------	----	------	--------



Lapologa

Thala seswantšho sa gago. Ngwala leina la gago.

Seswantšho sa ka:

Blank space for drawing the student's ID card.



ID ya ka

Leina: _____



Sefane: _____

Letšatšikgweedi la matswalo: _____ / _____ / 20_____



A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng


Ithute go ngwala modumo wo.



mpsa

Mm

molomo



m m

M M



A re thaleng

Thala seswantšho sa lentšu leo le thomago ka modumo **m** le se se thomago ka modumo **n**.

m


n



A re ngwaleng

m **n**

Ngwala modumo mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantšho.




__e__o



__aswi



__pša



__are



__oko



le__aka



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke dula gae.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



u	d	p	a
a	u	a	u
d	u	d	u
b	d	u	a





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

uta	upa	bula
pula	kubu	kudu



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ke	dula	gae.
----	------	------



Lapologa



Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.

	__obo	
	__ubu	
	__uku	
	__amela	




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho go thuša hlapi go tšhaba šaka.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



uta

Uu

utama



u u

U U



A re thaleng


Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **U**.



A re ngwaleng


Ngwala modumo **U** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

nam__ne



r_la

k_b_



p_ku

kh_d_



p_la





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Sekolo se bose.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



z	s	s	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	s	a

serurubele





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

saga	seba	sola	sutu
saka	sega	sora	sekolo



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Sekolo	se	bose.
--------	----	-------




Lapologa

Thala seswantšho fao o laetšago tsela ya gago ya go ya sekolong.




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



segokgo



sefofane

serurubele



Ss




s s s s s s

S S S S




A re thaleng

Dira sediko go seswantšho seo se nago le modumo wa **S**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **S** mo sekgobeng gomme o nyalanye mantšu le seswantsho.





A re bolelang

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Buti o kgêma
apola e khubedu.




A re baleng



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



ê	n	m	ê
n	ê	a	n
u	ê	u	a
ê	u	n	ê

tsêbê





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

serêthê

sekêrô



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Buti

o

kgêma

apola

e

khubedu.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.

Empty rounded rectangular box for writing.



Lapologa



Lebelela diswantšho tše gomme o thale sediko go dienywa fela.







A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng







Ithute go ngwala modumo wo.





A re thaleng

Ngwala modumo wa ê mo sekgobeng go nyalanya lentšû le seswantšho.

 <p>_____pa</p>	 <p>ts_____b_____</p>
 <p>sêk_____rô</p>	 <p>ser_____th_____</p>
 <p>r_____ma</p>	 <p>_____la</p>



A re bolelang

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke raloka ka bolo.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t

radio





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

roka	rêma	roto
radio	ranta	reisi



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ke	raloka	ka	bolo.
----	--------	----	-------



Lapologa

Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.



thabile



nyamile



befetšwe




tšhogile





A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re thaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo r.



A re ngwaleng


Ngwala modumo r mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

__anta	
__adio	
ku__anta	
se_u_ubele	
mohla__e	



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Dipapadi di lokile.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



d	h	n	d
h	d	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dikolobe





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

dula	duba	duma
dira	dila	diša



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Dipapadi di lokile.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.

Empty rounded rectangular box for writing.



Lapologa

Thala mothalo go iša go bolo ya maleba.





A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

	dinamune		dikolobe

d	d
---	---

D	D
---	---



A re thaleng

Dira sediko go seswantšho se se nago le modumo **d**.




A re thaleng

d **b**


Ngwala modumo mo dikgobeng go nyalanya lentšu le seswantšho.




__olo




__ikolobe



__ipanana



__ipopipi



lee__a



__ieta



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.





A re baleng

Rati o šomiša meetse a go fiša.



modumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



š	d	p	d
a	b	š	p
d	š	d	b
š	d	p	š

šeleng





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

morišana	lešaka	lešoko
pešana	lešela	lešata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o šomiša meetse a go fiša.



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore Rati o be a le bjang pele sekolo se tse na le gore o bjang ge sekolo se tšwele.





A re thaleng

Thala mothalo go tloga go seswantšho sa sekwi se o ka se dirišago.

Bona Swara Dupelela Tatso Go kwa



A re thaleng

Khalara seswantšho go ya ka mebala ya medumo ye.



p = [red square] š = [orange square]
 b = [blue square] a = [green square] d = [yellow square]



A re ngwaleng

Ngwala modumo mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

- __au
- __itsi
- pe__ana
- __onki
- mp__a
- __eboko
- __are
- __ubu
- __ __ena
- __oga
- __mutla
- __ __ou





A re bolelang

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Rati o dula fase.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



f	e	z	f
a	f	s	o
c	z	f	z
s	f	z	a





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

fala	fata	faga
fepa	fega	fela



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Rati o dula fase.



Lapologa

Botša mogwera wa gago ka kanegelo ye o e bonago mo diswantšhong.




Ga a kgone go fologa.





A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng


Ngwala modumo wa go swana diswantšhong tše.




















A re ngwaleng

Ngwala modumo **f** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

_eiye

le_o_a

le_ego

_olaga

_oreimi





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Tate o lebelela puku ya Rati.




A re baleng




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j



yokate



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ya	ye	yona
yo	yeo	yela



A re thaleng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Tate o lebelela puku ya Rati.



Lapologa



Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

yoyo
bo_a
_okate
_ela
se_alemo_a





A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re thaleng


Ithute go ngwala modumo wo.






A re thaleng

Khalara dibopego tša modumo **y** ka serolane le modumo **g** ka talamorogo.



A re thaleng

Ngwala modumo **y** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.



bo__a



__okate



__o__o



se__alemo__a



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Mpša e gadima Ati le mma.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	g	p	g
a	b	a	p
g	a	g	b
a	g	p	d

gauta





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

gapa	gana	gare
gola	gata	gela



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Mpša e gadima Ati le mma.



Lapologa



Anegela mogwera wa gago ka seo o se bonago diswantšhong tše.






A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng


Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo **g**.



A re ngwaleng

Ngwala modumo **g** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

le__otlo
moa__o
le__etla
__auta
le__apu





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke tate wa ka.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

wulu





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tawana	wela	wulu
lewatile	powana	dinawa



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ke	tate	wa	ka.
----	------	----	-----



Lapologa

Sega mantšu ao a lego kua tlase mo letlakaleng. Kgetha gore a wela ka lepokising lef'e gomme o a mamaretše gona fao.


				
a	e	i	o	u
		hlapi		

loga	lema	kefa	fihla	pudi	mela	puku
leta	lota	mala	pula	loka	kubu	fiwa




A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng

Dira sediko go diswantšho tše di nago le modumo W.



A re ngwaleng

Ngwala modumo W mo dikgobeng go bopa lentšu. Thala diswantšho tša mantšu ao.

ta__ana

dina__a

__ulu

le__atle



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



Kotara ya 1 – Beke ya 5




A re baleng

Hemene o a lokiša.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



h	j	g	h
g	h	g	p
h	a	h	g
u	p	a	j

hempe





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

hema	holo	huna
hibila	hola	hula



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Hemene o a lokiša.



Lapologa

Laetša Amo tsela ya go ya sekolong, lebenkeleng le boemathekisi.






A re thaleng

Iša bana ba
sekolo ntlong
ye khubedu.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.











h h

H H



A re ngwaleng

Ngwala modumo **h** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

 h_araka	 __amola	 __arepa	 __elikoptara
 h_ambeka	 __empe	 __otele	 __ubedu



A re thaleng


Thala diswantšho tša mantšu a.

hempe	haraka
hambeka	hamola



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ba laela bana.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



l	d	l	d
a	b	a	p
d	l	d	l
a	d	l	d





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

loma	loba	lapa
loka	loga	lata



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ba laela bana.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la go feta.



Lapologa

Bolela ka diswantšho tše.



ka lebelo



nanya



kgale



sef sa



tšofetše

monnyane





Kotara ya 1 – Beke ya 5







A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng


Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



















A re ngwaleng

Ngwala modumo | mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho. Thala mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba.

__eoto

__egapa

__etlakala

__ebone

__egokobu

__epogo





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.



thata




A re baleng

Bona ba bogetše
thelebišene.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



th	r	th	f
t	f	t	th
r	t	d	b
th	r	f	e

tharo

3



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

thipa	thaba	thuša
thata	thala	tharo



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Bona ba bogetše thelebišene.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa

Thala seswantšho ka thelebišeneng go laetša seo ba se bogetšego.





A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.


3 3 3 3 3 3

Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re thaleng

Ithute go ngwala modumo wo.



th th

TH TH



A re thaleng

Ngwala modumo **V** mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.



__aba



__utlwa



ru__a



A re thaleng

Khalara tharo ye nngwe le ye nngwe ka mmala wo o o ratago.

tharo

3

3

3



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Ke thuša mma le sesi.




Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



k	v	k	u
t	k	t	m
k	n	k	u
v	u	v	k

katse





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

kae	kobo	kamo
kala	kofi	koma



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Ke	thuša	mma	le	sesi.
----	-------	-----	----	-------



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa




Thala sediko se **sehubedu** go dikologa nama.
Thala sediko se **setalalerata** go dikologa dienywa.
Thala sediko se **setalamorogo** go dikologa disepe.








A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantšhong tše.



















A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

k	} oma	koma
l		loma
s		soma

g	} ola	<input type="text"/>
r		<input type="text"/>
m		<input type="text"/>

r	} ema	<input type="text"/>
l		<input type="text"/>
t		<input type="text"/>

le	ta	<input type="text"/>
	ka	<input type="text"/>
	ba	<input type="text"/>



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Kotara ya 1 – Beke ya 5



Nano o tima
dikereese.





A re baleng



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

nama	noka	noko
nako	nona	nona



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Nano o tima dikerese.



A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa


Thala dikerese godimo ga khekhe go laetša mengwaga ya gago.








A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.






A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



















A re ngwaleng

Bopa mantšu ka go kopanya medumo.

t	ala	<input type="text"/>
f		<input type="text"/>
m		<input type="text"/>

b	oka	<input type="text"/>
n		<input type="text"/>
l		<input type="text"/>

l	ema	<input type="text"/>
h		<input type="text"/>
r		<input type="text"/>

f	ega	<input type="text"/>
s		<input type="text"/>
j		<input type="text"/>



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.

Kotara ya 1 – Beke ya 5




A re baleng

Re ja dijo.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



jeresi





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ja	jele	jela
dijo	bojato	sejato



A re nyalanyeng


Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re ja dijo.



Lapologa

Thala seswantšho sa ba lapa la geno gomme o ngwale mantšu a marontho gabotse.



- tate
- mama
- sese
- buti
- makgolo
- rakgolo



A re thaleng

Nyaka gomme o dire sediko go modumo wa go swana le wa mathomo.

j

t

f

t

g

j

t

j

t

f

f

a

f

d

f

t

p

j

Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

ja


jeresi





A re ngwaleng

Ngwala modumo wa go swana diswantšhong tše.



















A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



di	di
jo	jo
pe	pe
lo	lo



di	di
at	at
la	la
di	di
ap	ap
ole	ole



ja	ja
mo	mo
ja	ja
se	se



ja	ja
se	se
jo	jo
ki	ki



je	je
na	na
jo	jo
ki	ki



je	je
li	li
jo	jo
ki	ki



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Goro o a ba hlôla.



Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



ô	c	a	s
a	e	ô	e
ô	s	c	ô
s	x	e	s





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

ôpa	ôma	ômelela
ôpela	ônala	ôta



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Goro o a ba hlôla.




A re ngwaleng

Ngwala lefoko ka ga seswantšho se se lego letlakaleng la ka thoko ye.



Lapologa



Feleletša seswantšho se.








A re thaleng

Latša methalo ya marontho.



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.





A re ngwaleng

Ngwala modumo wo diswantšho tše di thomago ka wona.



















A re thaleng

Khalara lentšu la maleba gore le swanetšane le seswantšho.



ntlô

thaba



môba

rola



motho

tônki



nôga

nola



sekolo

nkô



roko

kobô



A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka seo o se bonago.




A re baleng

Re bona dipitsi tše nne.



ABC Medumo

Khalara modumo. O nyake ka lepokising o o direle sediko.



p	d	p	ts
ts	b	a	p
d	a	ts	b
a	ts	p	d





Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

tsela	tsêbê	tsoga
tseba	tsoma	tsena



A re nyalanyeng

Nyalanya mantšu ao a lego dikarateng le ao a latelago.

Re bona dipitsi tše nne.



Lapologa



Thala mothalo go tloga go phoofolo go ya legaeng la yona.





A re thaleng

Latiša methalo ya marontho.



Kotara ya 1 – Beke ya 5



A re ngwaleng

Ithute go ngwala modumo wo.

T S ts

T S ts

tsoga



ts ts

TS TS



A re ngwaleng

Ngwala modumo wa maleba mo dikgobeng go bopa lentšu gomme o le nyalanye le seswantšho.



n ose



p dilekgwane



ogokolodi



tši



erurubele



etsetse



egokgo



eboko



egwagwa



okgaditswana



mo bu



onang



ohlwa



Aa

Nn

Bb

Oo

Cc

Pp

Dd

Qq

Ee

Rr

Ff

Ss

Gg

Tt

Hh

Uu

Ii

Vv

Jj

Ww

Kk


Xx


Ll

Yy

Mm

Zz





Handwriting practice area with a dashed top line and seven vertical lines on a pink background.


Handwriting practice area with a dashed top line and seven vertical lines on a light green background.

Handwriting practice area with a yellow star pattern background and seven vertical lines.

Handwriting practice area with a light blue background, featuring a vertical stack of colored pencils (pink, orange, yellow) and a horizontal stack of colored pencils (red, blue, green, orange) on the right side, and seven vertical lines on the left.



Sega mo go methaladi ya marontho gomme
o mamaretše bomorago bja letlakala le kua
letlakaleng la mafelelo la puku ya gago go dira
kanapa. Mo ke fao o ka bolokago disegwa tša
gago gore o tle o kgone go di šomiša gape.



Disegwa tša ka






The boy who cried "Wolf!"

mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo



mamaretša mo

mamaretša mo

mamaretša mo



Word cards:
Cut out the word cards on the dotted lines.
Match them with the word cards in the numbered worksheet.
Paste them over the right word.

13	Amo	Ati	Ann	and	Sam.	
15	Amo	le	Ati	ba	a	bapala.
17	Rena	re	a	bapala.		
19	Re	lebelela	papadi.			
21	Itu	ke	leina.			
23	Ga	go	tonye.		lokile.	
25	Amo	o	wele.			
27	Bana	ba	bina	mmogo.	di	
29	Ke	dula	gae.			
31	Sekolo	se	bose.		Dipapadi	
33	Buti	o	ja	apola	ye	ncencane.
35	Ke	raloka	ka	bolo.		
						37







39 Rati o a hlapa.

41 Ati o dula fase.

43 Tate o lebelela puku ya Ati.

45 Ati o goga mma.

47 Ke tate wa ka.

49 Hemene o a lokiša.

51 Ba laola bana.

53 Bona ba lebetše TV.

55 Ke thuša mma le sesi.

57 Nano o tima dikerese.

59 Re ja dijo.

61 Meetse a ka gare ga zinki.

taxi.
ka
dizoo
ya
Re

63



